


Dərs kitobi

# ZUHUN TATI 2





# Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

*Musiqisi Üzeyir Hacıbəylinin,  
sözləri Əhməd Cavadındır.*

Azərbaycan! Azərbaycan!  
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!  
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırlız!  
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!  
Üçrəngli bayraqınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,  
Sinən hərbə meydan oldu!  
Hüququndan keçən əsgər,  
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,  
Sənə hər an can qurban!  
Sənə min bir məhəbbət  
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,  
Bayrağını yüksəltməyə  
Cümlə gənclər müştəqdir!  
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!  
Azərbaycan! Azərbaycan!



**HEYDƏR ƏLİYEV**  
**OZƏRBƏYCON XALQİRƏ ÜMUMMİLLİ LİDERİ**



RÖVŞƏN ƏLİYEV  
DADAŞ ƏLİYEV

Be 2-toyin sınıfıhon ümumi təhsil müəssisəhon

# ZUHUN TATİ

fənnirə əz ü  
**DƏRS KİTOBİ**

© Voza Səhmdor Cəmiyyət “Şərq-Qərb”

Bu nəşrlə bağlı irad və təkliflərinizi  
[info@eastwest.az](mailto:info@eastwest.az) və [derslik@edu.gov.az](mailto:derslik@edu.gov.az)  
elektron ünvanlarına göndərməyiniz xahiş olunur.  
Əməkdaşlığınıza üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!



ŞƏRQ - QƏRB

# Mündəricot



## 1

## Oilemun

1. Yekimin dərs. **Ruz bilik** ..... 6
2. Dutoyin dərs. **Oilemun** ..... 8
3. Satoyin dərs. **Xunemun** ..... 11
4. Çortoyin dərs. **Əz həmmeyi qəşəng** ..... 16
5. Panctoyin dərs. **Biceyi Vətən?** ..... 19
6. Şeştoyin dərs. **Bə küçəhon Şuşa** ..... 23
7. Haftoyin dərs. **Nicot** ..... 27
8. Həşttoyin dərs. **Xırda fincon** ..... 32



## 2

## Təhsil və məktəb

9. Nıhtoyin dərs. **Məktəbmun** ..... 36
10. Dəhtoyin dərs. **Sınıfmun** ..... 40
11. Dəh yekimin dərs. **Bı rəsm dərsi** ..... 45

### 3 Təbiətə yelic boşım

- 12. Duzdəhtoyin dərs. **Yosəməndor**.....49
- 13. Dəh satoyin dərs. **Xəzri** .....54
- 14. Dəh çortoyin dərs. **El ve gılıdə** .....58



### 4 Vətənmun qəşəngi

- 15. Dəh panctoyin dərs. **Xo ra sehri**.....62
- 16. Dəh şeştoyin dərs. **Şəhri Bokü** .....64
- 17. Dəh haftoyin dərs. **Löyij**.....68
- 18. Dəh həşttoyin dərs. **Dəryo Xəzər** .....72



**Ohil və şoh**.....76

**Sığon ve şir** .....78

**Cip, cip, cüçəhonman** .....80



Sixan soxtan



Xundan



Lügəf



Nöiştan



Güs doştan

Yekimin dərs

# Ruz bilik



1. Bı həqq şəkil sıxan sozind.
2. Bı məktəb xoş umorind!



3. Bı əsos şəkil söhbət sozind və dialoq təşkil sozind.



4. Sıxanhona təkror sozind və bı dəftər nöişind.

- |           |            |                  |                   |
|-----------|------------|------------------|-------------------|
| ◆ məktəb  | ◆ məlim    | ◆ şogird         | ◆ sınıf           |
| ◆ dərs    | ◆ itoğ     | ◆ lövhə          | ◆ qələm           |
| ◆ kitob   | ◆ dəftər   | ◆ kitobçə şogird | ◆ nümöyənde sınıf |
| ◆ sanitar | ◆ növbətçi | ◆ xundan         | ◆ əloçi           |

Dutoyin dərs

# Oilemun



1. Bı şəkil dirəhonişmuna təsvir sozind.
2. Bı mövzu “Bı oilə hüquqhonmun” sıxan sozind.



Ailəmun kələh ni, ü əz şeş nəfər iborəti: babo, nənə, dədə, məmə, man və xuvarman. Izim həmmemun ba xuneyim. Məhəl şəngümi. Məməman xurokhona bı sər mız vəkirən. Xuvarmanış ve oyuncaqhon vozi bisoxtan. Bı sər mız bilməhona, çəngolhona, qaşuğhona, qrafin öürə və bilmə salata imbi diran.

Baboman bı sər divan nişde, kitob baxundan. Nəneman cürüb boftan. Dədeman ve təmir məşğuli. Man bərə num, bə itoğman məlimə dora dərshona hözir bisoxtənum.

Ve züyi həmmemun san bə piş sıfrə binişim və şəngümə xorimirə xorim.

Bı oilemun həmmeyi ve həm mehriboni.




- 3. Bı mətn əz çı sıxan bıraftan?**
- 4. Ve fikirişmun, bı mətn kirə əz oileyi söhbət bisoxtənund?**
- 5. Oilə çiyi?**
- 6. Üzvhon oilə beçι həmrəy birəni?**
- 7. Bı komin suol bı mətn cavob hi?**
  - A) Oilə a çan nəfər iborəti?**
  - B) Babo və nənə ve çı məşğulund?**
  - C) Məmə ve xuvar çı bı soxtanund?**



8. Mənö sıxanhona izoh sozind.

*vəhdət, mehriboni, düstigəri*

9. Bı şəkilhon num tind və xüsusiyyəthoni rə nöisind.



10. Bı həqq oileşmun mətn tərtib sozind.

**PLAN**

- Tərkib oilə.
- Bı oilə münosibəthon.

Satoyin dərs

# Xunemun



1. Bı şəkil dirəhonişmuna təsvir sozind.

2. Bə əsos güşdoştə mətn suolhona bö cavob tind.



- *Əlö bi komin itoğ sər dəhiştə bı?*
- *Səbəb əlö çı bı?*
- *Ve fikirişmun hodisəhon san kiləm inkişof sozi?*
- *Bı əsos mətn Zahidə xüsusiyyəthonirə qeyd sozind.*





### 3. Mətnə xunind.

## I

İmun bə dih bə zisdənim. Xunemun dihə bə mingəhi. Xunemun dı mərtəbeyi. Bə püşö xunemun kələ həyot hısti. Bə həyotmun meyvədorhon və gülhon koşta bire.

Ba xunemun sato itoğ, mətbəx və ye firəhə zol hısti.

Man ve xuvarman bə itoğmun dərshonmuna hazırlanır bı soxtənim və baxsırənim. İtoğ volideynhonmun cürüyi.

Bı zol odətən həmmə oiləmun kürə vərmoran. Bərə imun söhbət bısoxtənim, bə televizor bıdənişirənim, vozi bı soxtənim. Məmeman bı mətbəx xurokhona bəbürjundan və imun bitin xorimhona bara bixordənim.

Man xunemuna qe bixostənum.




4. Be xuna çı lozımı?
5. İşmun bıcə bəzistənind?
6. Xuneyişmuna bə ətrofi çı hısti?
7. Xuneyişmuna bö çanto itoğ hısti?
8. Tıra İtoğtu hısti?
9. Həmmə oilə odətən bıcə kürə bəbiran?
10. Əz mətbəx kiləm istifoda bısoxtənind?



11. Mətbəx sıxanırə izohi komini?
  - A) Be xurök bürjunda cö
  - B) Be qob şüstan cö
  - C) Miz ve stulhon birə cö



## II



Mənə ən qe xoşman umora itoğ xıştanmənə itoğmani. Əz in itoğ dərshonmənə be soxtan və be xisiran istifoda bısoxtənum. İtoğman qe rohəti.

Bı soğin tərəf mənə çorpöyiman və be nöiştan mızman hısti. Mızmana bı tani rəfhon hısti. Bara man əşyohonmənə beşdənum.

**Bı çəpin tərəf ... hısti.** Bö man olathonmənə vəkirlənum.

*Ben cümlə komin əşyora numi  
san boşı?*

 1. Komin numa bı mətn imbi doran?

- A) Mənzilman
- B) İtoğman
- C) Xuneman



İtoğmana pok və ve səliqeyi bıdoştənum.

 2. Bı səhib itoğ num tind.

3. İtoğa be ançı doim pok və vesəliqə doştan lozımı?

**4.** Ve fikirişmun bə itoğ birə rəfhona bö əz in əşyohon kominhona imbi doştan?



**5.** Rəf sıxanırə mənöyirə izoh sozind.

**6.** Feilhona ve əşyohon bandind.



*niştan*



*duroz biran*



*xısiran*



**7.** Sıxanhona əz ruyi nöişind.

*mətbəx, xuna, mənzil, vesəliqə, rohət, pok, doştan*

**8.** Xune muna təsvir sozind.

### PLAN

- Xunemun birə ərozi
- Miqdor itoğhon.
- Bə itoğhon əşyohon
- İtoğman



Çortoyin dərs

# Əz həmmeyi qəşəng



1. Bi şəkil dirəhonişmuna təsvir sozind.
2. Bi mövzu “Bə dükun” yebijlə dialoqi dırıst sozind.



Ye ruz ye bijlə kilə ve məmexıştan bə dükun  
rafta bı. Məmeyi bə dükun darafta bədə kilə ürə  
vir soxt. Ben gərd dənişi, bon gərd dənişi, na yoft.  
Bə küçə dərmə ki, bara ım bı. Bareyiş gəşt, na  
yoft. Şüru soxt bı be girestan. Ye mərdi ürə  
girestanırə di və xəbər vayift:

– Bijlə kilə, tı beş bə girestəni?

– Məmemənə vir soxtom.

Mərd avoz suol do:

– Məmeti kiləm ödömini?

Kilə girestan-girestan cavob do:

– Məmemənə əz həmmeyi qəşəngi.



3. Mətnə numi be ançı “Əz həmmeyi qəşəng”i?

4. Kilə beçι möxistana vir soxta bı?

5. Kilə möxistana be yoftan çı soxtəniyi?



6. Möxistana be yoftan bə bijlə kilə çı tövsiyə minind?

7. Möxistana be vir nasoxtan bə kilə komin məsləhətə mitind?



**8. Qaşang sıxanırə ve komin sıxan imbi əvəz soxtan?**

- A) mehribon      B) gözəl      C) səmimi

**9. Kələh ticorət mərkəzi bı komin şəkili?**



**10. Bı gö nöqtə komin hərf nöistə birəniyi: *u* yo *ü*?**

*k...çə*

*d...kun*

*r...z*

**11. Bı cö nöqtəhon lozımı sıxanhona nöişind.**

1. Mö ... raft. 2. Kılə ... məmexıştana vir soxt. 3. Kılə məmexıştana .... . 4. Mərd əz kilə .... .

**12. Bı mövzu “Məmeman (möman)” inşa nöişind.**

### PLAN

- Möyişmuna zohirirə təsvir sozind.
- Bı möyişmun birə münosibətişmuna nöişind.
- Möyişmuna beşmun birə münosibətirə nöişind.

*Həcm inşa 6-8 cümłə.*

Panctoyin dərs

# Biceyi Vətən?



1. Dialoqa xunind və davom sozind.

- Ozərbəycon vətənmani.
- Ozərbəycon məneş vətənmani.
- Man ürə ...
- ...

Mənə vətənman Ozərbəyconi. Vətənmuna gözələ təbiəti hısti. Üşəhon, hamorihon, çəmənhon vətənmuna ziynəti. Bı gəştəni bə hər cöyi gözəli bədirənum. Səböhə mehi vəlghona bagumundan. Quşhon duhun ba duhun baxundanund. Ba hamorihon vodora vəlghon bı bofta xolçə xünöyi. Bıcə bire, bıcə dənişi, san gözəli vini. Ozərbəycon bı ye pərvoz birə qartali xünöyi, mənə vətənmani. Öühoni obi Xəzər dünyora ən kələ hövzeyi. Bı kələhiyi və nimikinə öyürə bö dəryo bafanund. Xəzərə əsos sərvəti nəft və qazi.

Təbiəti zəngin, sərvəthoni bisyor birə Ozərbəyconmənə qe bixostənum.



2. Bı mətn əz çı sıxan bısoxtənund?
3. Vətən be ançı doğma hisob bəbiran?
4. Əz in piyəruna sıxani komini be n mətn vəyəsiran?
  - A) Hər sanq Vətən əzizi.
  - B) Bə dünya əz vətən əziz çılı hısti?
  - C) Xalqa zıhri, selə zıhri?
5. Mətnə bə abzashon cürö sozind və beşun num tind.

Mətnə bə abzashon be cürö soxtan:

- ◆ Cümələhona ve diqqəti xunind.
- ◆ Eyni cirə təsvirirə dora cümləhona bı ye gö biyornind.

## NÜMUNƏ

I abzas

Mənə vətənman Ozərbəyconi. Vətənmuna gözələ təbiəti hısti. Üşəhon, hamorihon, çəməhom vətənmuna ziynəti.



**6. Dora sıxanhona ve mənöyi nəzdik  
birə sıxanhon əvəz sozind.**



**7. Əz in şəkilhon kominə numi bı  
mətn hısti?**



**8. Hövzə sıxanırə mənöyirə müəyyən sozind.**


- quyi öü;
- kələh öü gıriftə cö;
- höyz



9. Bı əsos şəkil ye kütöh inşa nöisind. Bə inşa num tind.

### PLAN

- Bı şəkil çı təsvir bire?
- Əz komin rang diyə qe kor fitoşdond?



İNÝƏRƏ LAÇİNİ

Şeştoyin dərs

# Bə küçəhon Şuşa



1. Bə əsos güşdöstə mətn  
suolhona bö cavob tind.



- Şəhri Şuşara əsosirə ki nohra bı?
- Şuşara əvvəl numi kıləm bire?
- Bı zəvər birə gülhona əz uşun komini ba Şuşa köyr  
bəbiran?



## 2. Mətni intonasiya ilə oxuyun.

Əz xundan  
püşö

*Ve fikirişmun bı mətn əz çı  
sixan san buro?*

(ve ixtisori)

Dı hazori bistoyin sola bisti hafta sentyabri. Mühoribe Vətən şüru soxt. Həmmə qəhrəmonhon bıraftanund sübut sozund ki “Umun be dəvo hözirim, lozım boşı, cunmuna bı roh Vətən mitim!” Uşun bıstənund ki, be əzəli xokhonmun dəvo bısoxtənund. Üyi ki, ve əzmi bı rah uftorund. Düşmənhona məcburən bı dəvo uvordənund. Uşun na bıxostənund be əzənişun nə birə xokhon ve mirdan rubaru munund.

Baş çavuş Cavid xüsusi təyinoti birə hərbi dəstərə bı tərkibi bı dəvo darafte. Qəhrəmon eylodhonmun kələh noiliyyəthon bı dəst uvordənund və bə düşmən zıhrınə zərbəhon bı zərənund. Şəhrhon və dihon ozod soxta bəbiran.

Rahgiri ba qul Şuseyi! Bə dıl Qərəboğ! Oxırın pöyiştə cö Şaşa san boş!

*Çinarə Köçərli*

Əz xundan  
bə'də

*Fikrənişmun bı sər həm  
baftoran?*



**3.** Bı mətn əz komin hodisəhon sıxan soxta bəbiran?

**4.** Əsgərhomun be ançı be xokhonmun dəvo bısoxtənund?

**5.** Əz inhon yeki düşmənə dəvo nasoxtanırə səbəbi:

- *Uşun bistənund ki, in xokhon əzə nişun ni.*
- *Əz dəvo vomundə birun.*

**6.** Əsos fikir mətnə müəyyən sozind.

**7.** Hodisəhona oxırırə təxmin sozind.

- *Ve fikirişmun hodisəhon san kiləm varası?*
- *Xüsusi təyinoti birəhon çı san sozi?*

**8.** Bı mətn ben suol cavob nısti:

- A) Müh'oribe Vətən bı komin moh əz sər dəhişt?
- B) Müh'oribə be an çı əz sər dəhişt?
- C) Cavid ki bı?
- D) Düst Cavid ki bı?

**9.** Bı mətnə əsosən imbı güftiran:

- 1. Əsgər Ozərbaycon mərd və müborizi.
- 2. Müh'oribə bı sentyabr mohi əz sər dəhişt.
- 3. Cavid əz də'vo bə'də rütbe baş çavuşa usto.
- 4. Düşmənhon bı də'vo ve dili umoran birund.
- 5. Cavid xüsusi təyinati birə bı.

- A) 1, 2, 3
- B) 1, 2, 5
- C) 3, 4, 5
- D) 2, 3, 5



**10.** Sıxanhona nəzdikə mənöyirə müəyyən sozind.



11. Bı həqq sıxan *əsgər* dunustəhon işmuna nöişind.



12. Dora sıxanhona nöişind və ye çantoyırə bə cümləhon kor fitind.

Vətən

əsgər

xok

qəhrəmon

yurd

igid

13. Bı çö nöqtəhon komin hərf nöistəniyi.

əs...ər, d...şmən, x...k, Ş...şa,  
La...ın, q...hr...mon


14. Cümlərə tamom sozind.

"Şoyəd man əsgər  
boşum, ..."



Haftoyin dərs

# Nicot



1. Bı şəkil dirəhon işmuna təsvir sozind.
2. Ve fikirişmun, əsgər məktubə bə ki bınöiştan? Bı məktəb  
çı san nöiştə boş?

Əz xundan  
püşö

*Ve fikirişmun bı mətn əz çı  
sixan san buro?*

Dəvo qe ve şiddəti bıraftan bı. Əsgərhonmun “Bı roh Vəyən” güftiran-güftiran bə hücum girəştə birun. Uşun dihə bı darafta çöyi ve düşmən rubaru umorund.

Nicot ve sid nəfər munda bı. Düşmənə be firmundan ü cö xiştana dəyiş soxt. Düşmən bı otəşə səsi umora tərəf gullə şundana şüru soxt. Nicot düşmənə na bıstan bı firmundan. Ü həmmə quvve xiştana cəm soxt və bı tan düsthon xiştan verixt. İn cörə ve züyi tərk soxtan lozım bı. Əks-təqdir düşmən san bı kora bı sər buftunu və dəvo qe ve şiddəti san bı buro.

Döyüşçühon ve əziyyətiş boşı, yaralıhona əz un yara dür bı soxtan birun. Ammo düşmən əz in xəbər dunust və əz hər tərəf bə hücum girəst.

Nicot sidto hamrah xiştana əz mühəsirə dunust dərordan. Ammo ü vomıxt ki, əz hamrahhoni yeki bə pəhnungəh munde. Ürə əz un yara soğ dərmorani mümkün na bı.

Nicot qəror do: “Əsgər Ozərbəycon bı dəst düşmən nə girəştəniyi”.

Əz hamrahhon yekiyi xiştana na dunust doştan və xəbərdori soxt:

– Nicot, inə təhlükəyi hısti.

Nicot güfti:

– Na, ürə duto eli hısti. Ürə na mudunim bara nohran, – bədə ba ql pəhnungəh verixt.

Ü hamrah xiştana dunusta bı xilos soxtan.

*Gültəkin Cəfərova*

Əz xundan  
bə'də

*Fikrəhonışmun bı sər həm  
baftoran?*





**3.** Ve num mətn roziyind? İşmun ben mətn çi num mitind?

**4.** İn hodisəhona yekiyi bı mətn nısti:

A) Nicot yaralı əsgərə xilos soxtan.

B) Düşmənə hücumırə amuni na bı.

C) Nicot xıştaniş yara ustora bı.

**5.** Hodisəhona ve rız həmin bıhlind.


1. Nicot düşmənə be salıq vəngəstan mövqexiştana dəyiş bisoxtan

2. Düşmənə əvvəlin hücumı

3. Düstthonırə Nicota əz hücum düşmənhon xəbərdor soxtani

A) 1, 2, 3      B) 2, 1, 3      C) 2, 3, 1

**6.** Nicot obrazırə xüsusiyəthonırə nöişind.




**7.** Bı mətn birə əsos fikirə müəyyən sozind.

**8.** Bı mətn oid birə piyəruna sıxani güyind.



9. Sıxanhona ve nəzdikə mənöyi birəhon əvəz sozind.




10. Ü həmme quvve xiştana cəm soxt və döyüşçü düsthoni bira tərəfə bö döyişti. Ben cümlə əz ziri xətt kəşirə sıxana ve komin ifoda imbi əvəz soxtan?

- A) bitin      B) birə      C) hər



11. Bı həqq Mühoribe Vətən dunustəhon işmuna söhbət sozind.

12. Soğin və çəpin sütunhona ba areyi əloqə yofind və piyəruna sıxanhonırə bərpo sozind.



13. Əz bərpo birə piyəruna sıxani komini ve mətn həmohəngi?





14. Sıxanhon ve hecohon cürö sozind və nöişind.

həkim

imorət

əssəl

elon

mühəsirə

vətən

düşmən

döyüş

həsan

əsgər

15. Bı cö nöqtəhon roho dora birə sıxanhona nöişind.

cəsur, Ordu Ozərbəycon,  
ozod biran, Qərəboğa,  
Mühoribe Vətən

Bə 27 sentyabr 2020-yin sola  
..... sər dəhişt. Ve əmr Prezident  
..... bə hücum girəşt. Xokhon-  
munə beyi müborizə şüru soxt.  
..... əsgərhonmuna səhrhonmuna  
və dihhonmuna ozod soxt. Saran-  
giyə beydoğmun ..... bə bitin  
əroziyi işnə bı.



Həştöyin dərs

# Xırda fincon



1. Bı şəkil dirəhon işmuna təsvir sozind.
2. Bı mövzu “Bı oilə vəzifəhonmun” sıxan sozind.

Ye gedeyi ba xuna vozi bısoxtan bı. Bi yərəh təsodüfən əz sər mız ye qəşəngə finconırə parund, xırd soxt. İnə hiç kəs nə dirə bı. Ye horgə bədə dədeyi bon itoğ umo. Ü xırda fincona bı xorı bədirəni ə gedexıştan xəbər vəyift:

– Fincona ki xırd soxte?


Gedə kinin cavob do:

– Man.

Dədə güfti:

– Həqiqətə be güftirənti qe soğ boşı!

L.Tolstoy



3. Num mətn be ançı “Xırda fincon”i?

4. Komin suola bö bı mətn cavob ni?

a) Gedə ba xuna çı bısoxtan bı?


b) Dədə xəbər vəyiftəni gedə çı cavob do?

c) Piyəri bı gedexıştan be ançı hırsın bı?

5. Bə əsos hikoya sxemə tamom sozind.

Num hikoya	Cö sər dora hodisəhon	Vaxt sər dora hodisəhon	Obrazhon	Əsos fikir hikoya

6. Bə hikoya əsosən *piyər* və *kük* bö münosibətə ifoda sozind.



7. Əz piyəruna sıxanhonırə komini ben mətn oidi?

- a. Dürü bı pö im vaxsı, ammo na muro.
- b. Əz sadto dürü ye rosti xubi.

8. Əsos fikir mətnə müəyyən sozind.

9. Hikoyara vese tamaşö rüşun tind.



10. Əz inhon kominirə numirə bı dərs kitobi bı kəşirənund?




**11. Həqiqət sıxanire ve komin sıxan imbi əvəz soxtan?**

- A) dırıst      B) düz      C) pok

**12. Çoy, şirə və öü xordana beyi lozımı əşyohona nümhonirə güyind.**

**13. Numi “Bı mətbəx” birə dialoq bəməl biyonind.**



**Bə dialoq iştirok soxtagorun:** piyər, mö, kük, kile

**Mövzu:** be nohor xurok hözir soxtan

- Be nohor komin xurok mı xostind ki, hözir sozind?
- Sifrərə kıləm hözir minind?

**14. Bı mövzu” Mədəniyyət sıfrə” sıxan sozind.**



**15. Sıxanhon və cümləhona nöişind.**

**fincon, xird soxtan, xəbər vayiftan, həqiqət**

Piyər az kükxiştan xəbər vayift. Kük həqiqətə güfti. Ü fincona xird soxta bı. Piyər bə kükxiştan təşəkkür soxt.

**16. Ba suol “Be ançı na imbi dürü güftiran?” cavob nöişind.**

Nihtoyin dərs

# Məktəbmun



1. Bi şəkil dirəhon işmuna təsvir sozind.
2. Bi mövzu “Məktəbmun” yebijlə dialoqi dırıst sozind.

Məktəbmun dihə bə mərkəzi. Ü rə binoyi səmərtəbeyi. Bə püşö məktəb kələh meydun hısti. Elhon bı məktəb məktəb doxil bəbirənund. Bə doxil birə cö şogirdhonmun çusthona dəyiş bisoxtənund. Əz ü bədə bə itoğhoni bıraftənund. Bı səət həsto zəng bəbiran və dərs ə sər bızəran. Məlimhona hər kiyi bi ye sınıfı dərs bə girəstan. Bı vaxt tənəfüs elhon əz un yara bə bufet bıraftənund.



Şogirdhon idman dərshonırə bə idmon zoli, informatika dərshonırə bə kompüter itoğı bə girəstənund. İcloshon və tədbirhon bə iclos zoli təşkil bəbiran.

Bı məktəbmun kitobxuneyiş hısti. Bə kitobxuna həm dərs, həmiş bədii kitobhon kürə vədorond. Elhon az ün yara ve növbeyi be xundan kitob vəyif-tənund.



Məktəbmuna ba muzeyi xeyli ekspanat be nümoysiş vəkirond. İn əşyohon dihmuna və məktəbmuna bı boreyi qeyə məlumot bidoran. Bə hər cö məktəb səliqə-səhmoni. Elhoniş sınıfona təmis bidoştənund. Ve məktəbmun fəxr bisoxtənim.



3. Əz komin mövzu bı mətn sıxan bısoxtənund?

4. Bı əsos mətn cədvələ tamom sozind.

**İTOĞHON MƏKTƏB**

1. Zol idmon

2. Kitobxuna

3....

Be ançı lozımı?

Dərshon idmona  
be girəstan

...

...

5. Şogirdhon be ançı ve məktəb xıştanun fəxr bısoxtənund?

6. Bı məktəb be ançı bı səliqə diqqət soxtan lozımı?

7. Bı məktəb nizom-intizom na boşı çı sər miti?



8. Əz in şəkilhon komini bə *muzey* oidi?



**9. Ekspanat sıxanırə mənöyi komini?**

- müxtəlif aşyohona ve müəyyən sıra nohran
- bə muzey nümoyış soxtə məmulot, aşyo



**10. Duto dust rubaru umorənund. Uşuna hər yekışun bı həqq məktəb xıştan sıxan bısoxtan.**

- Ve fikirişmun, düsthon bı həqq məktəbxıştanun çı sa cüyund?
- Həmin dialoq tərtib sozind.



**11. Əz dora sıxanhon düz birəhona əz ruyi nöişind.**

*məktəb, sınıf, dəftər, itoğ, idmon, şoqird, məlim, dərs, muzey, idmon soxtan, tənəffüs, hərəkət, hokim, fəxr soxtan, düst*

**12. Bı əsos şəkil inşa nöişind.**

**PLAN**

- Təsvir şəkil
- Təsvir sınıf
- Kor məlim
- Kor şoqirdhon



Dəhtoyin dərs

# Sınıfımun



1. Mətnə xunind.

Mana numman Vaqifi. Imun bə dutoyin sınıf ba xundənim. Bı məktəb-mun ye dəne dutoyin sınıf hısti. Bə sınıfımun dəh həşto şogird ba xundan. Əz usun dəhtoyi gedə, həştoyi kileyi.

Məlimmun Mehparə məlimi. Mun har ruz bə səət həşto dəh panc-bist dəqiqə munda bı məktəb umorənim. Məlimmun ımunə bə püşö sınıf xoşumori bisoxtan və ımun bə sınıf bıdaraftənim, çantahonmuna bı cömun beşənim. Kitob və dəftərhonmuna əz çantahon dərordənim, beşənim bı sər mız. Bı səət həşto zəngə bızərənund. Məlimmun bə sınıf bıdaraftəni həmmemun bı sər pö vaxıştənim və məlimmuna bı salomi cavob bıdorənim. Bədə dərsə əz sər bıdəhiştən.

Əvvəlin dərsmun zuhun Ozərbəyconiyi. Əvvəl xunara tapşırıqhonə əz çım bəğirəründən, nənöyiştə elhona tənqid bisoxtənund. Bı dərs zuhun



Ozərbəyconi ımun girəstə mətnə nağıl bı soxtənim, nöistə cümləhonmuna baxundənim. Məlimə bə suolhoni cavob bidorənim.

Dutoyin dərs əz riyaziyyoti. Man in dərsə qe bixostənum. Misolhon və məsələhon be man həvəs uvordan.

Un yekin dərshoneş qe bixostənum. Ammo ən qe əz dərshon idmon xoşman umoran. Bon dərs döyiştənim, tumpalaq başundənim, tup-tup bivoxdənim, bə silim vərmorənim. Imuna qeyri dərshonmuniş bəbiran. Məsələn: rəsm, musiqi, zuhun ingilisi, informatika, həyat bilgisi və şahmat.

Məlimmun həm tələbkor, həmiş qeyqukəsi. Ü ımun, Imuniş ürə qe bixostənim.




2. Bı həqq məktəb məlumota ki bı doran?

Mehparə məlim

Vaqif

3. Bı əsos mətn be Vaqif cədvəl dərs tərtib sozind.



4. Bı mətn komin suola cavobırə imbi yoftan?

- A) Bə sınıfışmun çanto el baxundan?
- B) Məlimişmuna numi çiyi?
- C) Be ançı yekimin dərs zuhun Ozərbəyconiyi?

5. Bı əsos mətn cədvələ pur sozind.

<i>Dərshon</i>	<i>Şogirdhona bı dərs soxta korhonişun</i>
	<i>Mətnhona baxundənim.</i>
• <b>Zuhun Ozərbəyconi</b>	...
	...
• <b>Riyaziyyot</b>	...
• ...	...



6. Mətnə bə hissəhon cürö sozind və beşun num tind.

### BƏ BİYORİŞMUN DORİND

*Mətnə bə hissəhon be cürö soxtan  
xünöyə fikirhona bı ye cö cəm sozind.*

Nümunə:

Mana numman Vaqifi. Imun bə dutoyin sınıf ba xundənim.  
Bı məktəbmun ye dəne dutoyin sınıf hısti. Bə sınıfımun dəh  
həsto şogird ba xundan. Əz uşun dəhtoyi gedə, həstoyi kileyi.

Ben hissə Vaqif bı həqq xıştan və sınıf məlumot bıdoran. İn  
hissərə bö “**Vaqf**” yaxud “**Sınıf Vaqif**” imbi num doran.



7. Ben sıxanhon ümumi ye numi tind.



8. Əks mənö sıxanhona yofind.



9. Bı cö nöqtəhon roho dora hərfhona əlova sozind.

... zərb ... yc ... ni

riy ... ziyy ... t

tələbk ... r

... lhon

m ... lim

10. Mətnə xunind.

Məlim bə dərs zuhun Ozərbayconi bə elhon tapşırıq do “Ruz bozor ba bustun” Arif əz həmmeyi zü varast və dəftərxıştana bı məlim ruşun do. Bara ye cümleyi nöiştə bı: “Voris vorısta bı, imuniş ba bustun na raftim”.


- Beşmun kinin inşa tapşırıq tund, işmun kıləm mi nöişind?

Dəh yəkimin dərs

# Bı rəsm dərsi



1. Bı şəkil dirəhon işmuna təsvir sozind.
2. İşmun oileşmuna kıləm təqdim misoxdind?



### 3. Mətnə ve rolhon xunind.

Ye ruz bı məktəb rəsm dərsi bı. Məlim bə elhon tapşırıq do ki, şəkil vəlgə kəşund. Əli ve Xədicə bi ye parteyi niştə birun. Əli əz Xədicə yoşa karandaşa xost, ammo Xədicə na do. Əli məcbur bı vəlgə köyr rang soxt.

Məlim ba are partahon bığəştəni inə di və əz Əli səbəbirə xəbər vəyift:

– Əli, tı vəlgə be çı köyr rang soxte?

Əli cavob do:

– Məlim, yoşa rangman na bı.

– Pəs əz Xədicə beş na xosti?

Xədicə in söhbətə şini və güfti:

– Man bidoran birum, ammo Əli na usto.

Məlim inə şini və bö güfti:

– Ye çiyirə bi ye ödömini bidorəni, ürə kinin ti ki, bustuni.

4. Bı mətn əz çı sıxan bısoxtənund?
5. Bı hərəkət Xədicə münosibət ruşun tind.
6. Ve fikirişmun, Xədicə yaxud Əli düz hərəkət soxt?

7. Bı əsos mətn əloqəhon səbəb ve nəticə ruşun tind.

### SƏBƏB



1. Əli vəlgə ve köyə karandas rang soxt.



2. Əli karandaşa na usto.

### NƏTİCƏ


...

...



8. Sıxan *xəsis* əksmənöyi bireyirə yofind.

9. *Kəşiran* sıxanırə bə müxtəlif mənöhon bə cümləhon kor fitind.





10. Bı əsos şəkilhon sıxan sozind və müqoyisə bərind.

Düz ciyi?



Səhv ciyi?



11. Sıxanhona bı cümlehon kor fitind.

dəsivoz

rəhbədil

düst

ustoran

12. Bı əsos şəkil inşa nöişind.



Duzdəhtoyin dərs

# Yosəməndor



1. Bı mətn güş dorind və bə suolhon cavob tind.



- *Bı mətn əz çı sıxan bıraftan?*
- *Üşə be insonhon çı bıdoran?*
- *Bə üşə çomin heyvunhon bə zıstan?*
- *Bə üşə çomin quşhon bə zıstan?*
- *Be an çı insonhon üşəhon yelig birəniyund?*
- *Üşərə insonhona çiyi hisob bısoxtənund?*



## 2. Mətnə ve ifodeyi xunind.

(ve ixtisor)

Bı boğ məktəbmun ye cavon və qəşəngə yosəməndori bı.  
Hər vassol umorəni vese un yekin dorhon bohor ımvokərd.  
Yosəməndora ye qəribə gözəliyi bı.

Bı dihmun yosəmən na bı. Bı məktəbmun birə yosəməndora Aslan məlim koşta bı. Ü har ruz bı tan koşta dorxiştan umoran bı və dora bı gözəliyi tamaşö misoxt.

Aslan məlim bılındəboy, sifəti bə siyəh zərə və zəhmi birə ye ödömini bı. Ammo bə yosəməndor bıdənişirəni bə sıfəti ye təbəssüm bəbiran bı diran.

Ye ruz man bı dor ye nüne quşı dirum, bı dor vərmorum.  
Dor ba guruniman tob na do və xird bı. Man bı xorı parıstum.

*İlyas Əfəndiyev*





*Əz şəkil xoşışmun  
umo? Be ançı?*



3. Bı mətn əz komin fəsil sohbət bıraftan?

4. Cədvələ tamom sozind.

<i>Aslan məlimə zohiri</i>	<i>Aslan məlimə doxili oləmi</i>
• <b>bılındəboy</b>	<i>əz mətn baxundənim</i>
• ...	...
• ...	...
• ...	

5. Bə hərəkət gedə münəsibət ifoda sozind. Ü düz hərəkət soxt?

6. Əsos fikir mətn çiyi?



**7.** Hodisərə piştirə təxmin sozind.

- *Ve fikirişmun, gedə çı san sozi?*
- *Aslan məlim əz in kor san xəbər duni?*
- *Ü bə gedə çı san güyi?*


**8.** Bə əsos mətn plan hazırlıq sozind.



**9.** Sıxanhon əks mənöyirə yofind.



**10.** Şəkilhona numhonırə nöişind.





11.

*Be ançı dorhona  
na imbi vəngiran?*



*Bı dorhon və gülhon  
qulluq soxtend? Ve  
hamrahhon işmun ben  
bora sixan sozind.*



*“Yosəməndor” hikoyeyi. Hikoya kütöh  
bəbiran. Bara kəmə obraz iştirok bısoxtan.*



12. Bı cö nöqtəhon roho dora hərfhona əlova sozind.

*təb ... ət*

*h ... cileylək*

*ceyr ... n*

*ins ... n*

13. Ba suolhon cavob nöişind.

1. Dora ki koşa bı? 2. Yosəməndora bıçə koştə birund?
3. Aslan məlimə bə ruyi birə təbəssümə səbəbi çı bı? 4. Toxe dor be ançı xırd bı?

14. Numi “Yoşılırə mühofizə sozim” birə esse nöisind.

*Həcm esse 10–15 cümlə boşı*

Dəh satoyin dərs

# Xəzri



1. Mətnə dırıst xunind.

Nüg şəngüm bira bı. Şəhrə sərirə siyə xırhon şiriştə bı. Zührinə vor umoran bı. Obiyə öühon Xəzər bə siyəh rang bizəran bı. Kilok dərhona, pəncərəhona bılərzundan bı.

Əyoz əz elgəri xəzrirə na mixost. Çünkü xəzri bəbirəni möyirə kefi na imbişt. Əyoza piyəri nəftçiyi. Ü bı mədən nəft kor bisoxtan. Zührinə kilok bəbirəni kef Ayaz xərob bəbiran bı.

Hə bi yərəh zührinə vorış şuru soxt. Ba ara sədo gürinə umoran bı. Ammo zihr xəzro kəm birə bı. Hə kinin dun vorış bı xəzri zihr umora bı.

Əyoz ba ru möxistən dənişi. Uşun dı dəhəmə bixostən birun təbrik sozund.

**2.** Ve fikirişmun, hodisəhon bı komin fəsil sər bızəran?

Fikirişmuna izoh sozind.

**3.** İn fikirhona yekirə bı mətn imbi yoftan:

- A) Poriz gözələ fəslİ.
- B) Kilok ve şiddəti umoran bı.
- C) Bı poriz zihrına vorışhon və kilokhon bəbiran.

**4.** Əyoz və möyi be ançı norohət birund?

**5.** Bə əsos mətn əloqahon səbəb və nəticə ruşun tind.

### SƏBƏB

1. Obiyə öühon Xəzər bə siyəh ran bızəran bı.

2. Əyoz xəzrirə na mixost.

3. Zihr xəzri kəm bı.

4. Əyoz və möyi şor birund.

### NƏTİCƏ

...

...

...

...

**6.** Əz fikrhon komini düzü?

- A) Bə piyər hirmət və məhəbbət hi.
- B) Bı oilə vəhdət nisti.
- C) Oilə bə dih bəzistan bı.



**7.** Sıxan xəzrirə mənöyi komini?

- *zihrına kilok*
- *kilok əz şimol*
- *kilok əz cənub*

**8.** Sıxanhona eks mənöyirə müəyyən sozind.

*siyəh*

?

*zihrın*

*zəif*

*dürü*

?



9. Numi “Poriz” birə mətnə bə əsosi ba suolhon cavob tind.

- Çomin fəsilhona ba şunuuxtəni?
- Çomin mohhon an porizi?
- Bı poriz havohon kıləm bəbiran?
- Ben fəsil insonhon ve çı məşğuli?
- Əz in fəsil beş xoşışmun umoran?

10. Numi “Poriz umoran” birə şeirə düz xunind.

Poriz umoran  
Voriş uvordan  
Bə hər cö vini,  
Vəlghona zərdi.

Bırafdan quşhon,  
Ha karvon-karvon.  
Şirişte xırhon  
Həm üşə, kühhon.

- Əz şəkilhon komini  
in şeirə bı məzmuni  
vəyəsiran?






11. Bı əsos şəkil inşa nöişind.

### PLAN

- Təsvir şəkil
- Komin fəsili?
- Oilə çı bisoxtan?



Dəh çortoyin dərs

# El ve gılıdə



1. Bı mətn “Zumustun” güş dorind və ba suolhon cavob tind.

- Ən xinikə fəsil komini?
- Mohhon zumustuna bışımər?
- Ba zumustun çömin idhon qeyd bısoxtənim?
- Ba zumustun komin idhona qeyd bısoxtənim?
- Vərf voristəni elhon çı bısoxtənund?



## 2. Şeirə ve ifodeyi xunind.

Bı dərs rafta ye eli  
Vö hiç nisti əfəli.  
Vərmo bə sər gılıdə,  
Keyrist parışt əz ərə.  
Vaxışt bı sər pö bədə  
Güfti ki, "Ay gılıdə,  
Tı beş parundi mənə?  
Bə imirti munde kəm,  
Vassol miyo, mini qəm.  
Öü imbi, tı mire sel  
Xandışt, inə güfti el".  
San vese öü bire tı,  
San barkara rasi tı.

*Mirzə Ələkbər Sobir*



*Bə əsos şəkil sıxan sozind. Şəklə və mətnə  
məzmunhonırə müqoyisə sozind.*

**3.** Bı şeir birə hodisəhon bı komin fəsil sər bızəran?


**4.** Səbəb elə parıstanı çiyi?

- *gılıde keyr bı*
- *el ve ehtiyoti na raft*

**5.** Cədvələ tamom sozind.

SƏBƏB

NƏTİÇƏ

- 
- 1. gılıdərə öü birani
  - 2. gılıdrə bı öü çarxıstəni
  - 3. gılıdərə bə rukarahon rasirani

**6.** Elə gılıdərə məzəmmət soxtanı düz?

**7.** Bı şeir “El ve gılıdə” komin xüsusiyyət bə elhon tərbiyə soxta bəbiran?

- A) quçoğı      B) məsuliyyət      C) düz



**8.** Sıxan *selə* mənöyi komini?

- A) hərəkət havo  
B) vərfə əz öü birani bəməl umora qeyə öü  
C) müloyimə kilok

**9.** Ba sıxan *kəm* mənöyi əks birə sıxana yofind.



“El ve gılıdə”rə janrı **şeiri**.  
Ü bı şəkil misrohon bəbiran.



10. Əz inhon komin bı fəsli zumustun istifoda bəbiran.

Əşyohona bö num tind və usuna təsvier sozind



11. Numi “Bı fəsli zumustun” birə dialoq dırıst sozind.

12. Bə ziro dora yofvinumhona xunind və cavobhonirə güyind.

Bı qənd xünö imbi, ni dodi,  
Mı gərdi ba havo, ni qənədi

Dəsi na, pöyi na, ammo  
şəkil mıkəşி




13. Cüməlhona tamom sozind.

..., ..., ... mohhon zumustuni. Ba zumustun havo ... bəbiran. Zıhrına ... umoran, ... vorıstan. Hər tərəfi ... bəbiran. Elhon... vozi bisoxtənund. Uşun əz vərf ... dırıst bisoxtənund.

14. Şeir “El ve gılıdə”rə ve nəsr nöişind.

Əvvəlin cümleyirə vese bə nümunə  
dora birə davom sozind.

Ye eli bı dərs bıraftan  
bı. Ü bı sər gılıdə vərmo ...



Dəh panctoyin dərs

# Xo ra sehri



1. Mətnə düz xunund.

(ve ixtisor)

Zəng zərə bı. Elhona səsi hər çörə şirişt. Ammo bə sınıf sokiti bı. Elhon sokit-sokit dəftər-kitobhon xiştanuna bı çantahon xiştanun vəkirən birund. Yusif, Əli, Bönüçiçək və Mahmud məlimə dora tapşırıq müzokırə bisoxtən birund.

Məlim be xuna tapşırıq dora bı ki, numi “Vətən çiyi?” birə inşa nöişünd. Ammo güftira bı ki, bə inşa əz sıxanhonişmun istifoda sozind. Bı həqq Vətən fikirhon işmuna nöişind.

Yusif güfti:

– Man bon kələhi inşara ve sıxanhonman kıləm nöişum? İnşa san əz duto cümlə iborət boş... Vətənman Ozərbəyconi və man diyormənə qe bı xostənum...

Mahmud güfti:

– Elhon, biyo birem ba xuna. Ye hor istirohət sozim, mənə fe fikirman ba xuna ye çiyi fikir minim mİNÖİŞİM.

Yusif bı rah bı həqq Vətən müxtəlif cümləhon dırıst soxt. Bı hər cümleyi piyəruna az sıxanhoni, bı həqq Vətən birə şe-



irhona vö xost ki, tamom sozi. Ammo tapşırıq məlim bəbiyori ufto: "Elhon, əz hiç komin kəlom, fikir, şeir na san istifoda sozind. Həcm inşa vocib ni. Vocib işmuna şəxsi fikirhonişmun və bı vətən birə mühübbətiş-muni!"

Yusif ba xuna umo. Bə itoğxıştan raft, bə çorpoyixıştan duroz bı. Əz xıştan xəbəri nə birə ürə xo bərd.

Yusif xıştan bı ye kələh ...

*Aytən Yedigorlı*

2. Ve fikişmun, Yusif bı xo çı san vini?
3. Dirəhoni be inşa nöiştani san bö kümək sozi?
4. Mətnə piştirə be hazır soxtan əz şəkil istifoda sozind.



5. Numi "Vətən ciyi?" birə inşa nöişind.

*Həcm inşa 10–12 cümlə boşı*



Dəh şeştoyin dərs

# Şəhri Bokü



1. Mətnə düz xunind.

Bokü Ozərbaycona paytaxtı.  
Ü nəinki ölkemün, həmçinin  
Qafqaza ən kələh şəhri.  
Şəhri Bokü dəryo Xəzərə  
bə sohili birə ən kələh li-  
moni. İn şəhri rafti-umoyi  
birə və qe maraqlıyə ye  
şəhri. İn oxirin dəh sola  
Bokü qe dəyiş bire: qeyə  
bilində binohon, ticorət  
mərkəzhoni, mehmunku-  
hon, bankhon duxta bire.

Şəhri Bokü əz Xəzər to bə küh  
tərəf be xıştan gö soxte. Şəhərə  
mərkəzi İçərişəhəri, un yarara ən mü-  
hüm obidey Qız qalası hisob bəbiran.



Bı şəhri Bokü əz müosir binohon diyə məşhuri Mərkəz Heydər Əliyevi. İn bino bə bitin dünyo ve əzəmət və memori xıştan qe məşhuri. Ürə bı daruni be sərgi salonhon, be iclos zolhon, çanto muzeyhon gö soxte. Bara əz hər göyü həm xorici, həmiş əz doxil qeyə qunağ umoran.



Bokü həmiş siyəh qızıla, yəni nəftə və qaza vətəni. Şəhrə bə ətrofi həm bə xişki, həmiş bə dəryo in sərvəthon-muna bı dərordənund. Bı Bokü qeyə mədəniyyət binohoniş hısti. Əz uşun yekiş Saray Heydər Əliyevi. Bara konserthon və müxtəlif isloshon girərunda bəbiran.

Bı Bokü qeyə müxtəlif milləthon bə zıstan. Rəsmi zuhun Ozərbəyconiyi, ammo bərə xorici zuhunhonış məşhuri. Bı Ozərbəycon əsos din islomi, ammo vö bərobar üzgə dinhoneş bö itoət soxtəgorun hısti.

Bı Bokü əz dı milyon qe ödömin bə zıstan, uşuna be həyotişun hər şəroiti hısti, nəqliyyot, metro, taksi, avtobus-hon insonhona bı xidməti.

Sokinhon Bokü bı osudə vaxthon bə kinor dəryo, ba bulvar, ba bulvar bı gəşt bıdərmoran.

*Bokü, əzizə şəhr, mehribona diyor!  
Bə sineti birum kələh, birum bəxtiyor!*





2. Bı mətn əz çı sıxan bıraftan?

3. Düz və səhv fikirhona ruşun tind.

1. *Bı Mərkəz Heydər Əliyev kanserthon təşkil bəbiran.*

2. *Bokü bə sohil Xəzəri.*

3. *Bı Bokü hə ye ozərbəyconihon bə zistanund*

4. *Ben şəhr müosir binohoniş histi.*

4. Əz in binohon komini torixi obideyi?



A

Qız qalası



B

Bulvar



C

HEYDƏR ƏLİYEV SARAYI

Heydər Əliyev  
sarayı

5. Mətnə bə hissəhon cürö sozind və beşun num tind.




6. Konsert sıxanırə mənöyirə izoh sozind.

7. Bı şəkilhon num tind və bəzihonirə bə cümləhon kor fitind.





**8.** Təsəvvür sozind ki, əz rayon ye düstışmun beşmun qunağ umore və ü bı xostan ki, Bokü rə gərdi. İşmun bə əvvəl ürə bıçə imbərind? Əz volideyhon işmun komin məsləhətə mustunind?



Ben mövzu dialoq dırıst sozind.

1. Dialoqa ve möyişmun dırıst sozind.
2. Dialoqa ve düstışmun dırıst sozind.



**9.** Əz hərfhon düz umoreyirə əlova sozind.

<i>t</i> , yoxud <i>d</i> ?	<i>o</i> , yoxud <i>a</i> ?
müx...əlif	B...kü
həf...ə	k...nsert
şogir...	şər...it
nəf...	s...nq

**10.** Müvofiq ifodərə vəynind və cümləhona tamom sozind.

Bokü (*şəhri, dihi*). Ozərbəycon (*ölkeyi, rayoni*). Nəft (*isbih qızılı, siyah qızılı*). Metro nəqliyyot (*bə zir xori, ba ru xori*).

**11.** Bı həqq şəhri Bokü yebijlə inşa nöişind. Numirə xıştanişmun bilind.

### PLAN

- Bokü qədimə şəhri.
- Torixi obidəhon Bokü
- Müosir binohon Bokü
- Bı şəhr Bokü mənə münosibətman

Həcmi:  
10–15 cümlə

Dəh haftoyin dərs

# Löyij

Löyij bə rayon  
İsmölli, bə sohil rukare  
Girdimon çö soxte. İn yərə  
Ozərbəycona qədim  
məntəqəhonirə yekiyi. Ürə əz  
çor tərəf kühhon əhota soxte.  
İnhon Küh Babo və Küh  
Niyoli. Kühhon bı qədimi  
Löyijə əz hücumhon düşmən  
be müdofiə imkonhon  
bəməl vorde.



1. Mətnə düz xunind.





Bı Löyij ən məşhur sənət misgəriyi. Ustohon bərə əz mis müxtəlif əşyohon dırıst soxtond və və beşun zərif naxşon zərond. Sənət misgəri imruziş davom bısoxtan. Misgərhona rost soxta əşyohon bı qeyin ölkəhon məşhuri. Löyij ve xolçəhon xıştaniş şunuxta bəbiran. İn xolçəhon ve dəst bofta bəbiran. Uşun keyfiyyəti həmişə zəvəri. Rusmunhona be xolça ve təbii ranghon ran bısoxtənund.

Löyijə əroziyi Torix-Mədəniyyət Quruğı hisob bəbiran. Bı Löyij möhtəsəm xunahona yeki xune Höc Poşeyi. İn xuna bə sohil rukare Girdimoni. Ü bı dəhhəştöyin əsr bı dah çor sol duxta bire. Xuna sə mərtəbeyi və bərə 72 itoğ hısti.



Löyijə bə həmme küçəhoni və meydunhoni sanqına döşəməyi. Küçəhona ve ziri torixi qe qədim birə kanalizasiya bə girəstan. Löyij ve gözəli xışdan turisthona doim cəlb bısoxtan. Bərə bə hər fəsili ba qunağhon imbi rost umoran.





**2. Əz in fikirhon komini rosti?**

- A) Löyijə əz həmmeyi qəşəngə obideyi xune Höc Poşeyi.
- B) Löyijə sokinhon hə ve ye misgəriyi məşğul birond.
- C) Löyijə əroziyi Torix-Mədəniyyət Quruğı hisob bəbiran.

**3. Komin fikir səhv dora bire?**

- A) Xune Höc Poşa əz sə mərtəbə və haftodi duto itoğ iborəti.
- B) İn obidə bı dahçortoyin əsr və bı dəh həşt sol duxta bire.
- C) Löyij bə rayon İslmölli, bə sohil rukare Girdimon çö soxte.

**4. Mətnə ye abzasırə bə əsosi dialoq dırıst sozind.**


**Nümunə**

Löyij bə rayon İslmölli, bə sohil rukare Girdimon çö soxte. İn yərə Ozərbəycona qədim məntəqəhonırə yekiyi. Ürə əz çor tərəf kühhon əhota soxte. İnhon Küh Babo və Küh Niyoli. Kühhon bı qədimi Löyijə əz hücumhon düşmən be müdofiə imkonhon bəməl vorde.


- Bı həqq Löyij şinire?
- Bəli, şinirom. Ü Ozərbəycona qədimə cöhoni rə yekiyi.
- Ü biceyi?
- Bı rayon İslmölli.
- Löyijə bə ətrofi komin kühhon hısti?
- Küh Babo ve Küh Niyol
- Ve kühhon əhota biran çı xuba cəhəti hısti?
- İn kühhon Löyijə doim əz hücumhon düşmən mühofizə soxte.



### 5. Sxemə tamom sozind.




### 6. Sixanhon əks mənöyirə nöisind.



### 7. Bı həqq dihişmun, rayonişmun və şəhrişmun inşa nöisind.

#### PLAN

- Birə əroziyişmuna köyi.
- Təbiət ərozi
- Torixi obidəhon
- Odət-ənənəhon



Dəh həştoyn dərs

# Dəryo Xəzər

1. Bı əsos güş doşta mətn ba suolhon cavob tind:

- Xəzər bı komin əroziyi?
- Dəryora be ançı na imbi kəhin soxtan?



## 2. Mətnə ve diqqəti xunind.

Əz qədim zamonhon Xəzərə çanto numi bire. Bı Şərq bö “Xəzər”, bı qərb “Kaspi” güftiron. Durozi dəryo hazori dısad km, firəhiyi sa sad km-ə bö nəzdiki.

Dəryo Xəzər bı təsərrüfot Ozərbəycon qe xeyr bidoran. Ve öü bə xorici ölkəhon borhona bərdanund. Əz bın dəryo nəft ve qaz bıdərordənund.

Bı dəryo Xəzər və bara rıxda rukarahon zəngin ehtiyot bolıg hısti. Bərə nərə, ziyad, xəşəm, qızıl bolıg və kılkə bəğiriftənund. Bə planetmun nərə bolığa ehtiyotırə qeyin hisseyi bə Ozərbəyconi.

İn dəryo iqlim Ozərbəycona xeyli xub bısoxtan. Əz qul səhrohon Mingəhin Asiya.

Umora gərm, tuzın və xişkə kilokhona püşöyirə basdoran, havora sof bısoxtan.



Suiti Xəzər



Bolıg nərə




Kütüm Xəzər



3. Bı əsos mətnə ba suolhon cavob yofind.

1. *Dəryo Xəzərə diyə komin numhoni hısti?*
2. *Bı dəryo Xəzər komin bolığ bəzistan?*
3. *Əz dəryo bı dəst çı üvordənund?*

4. Sxemə tamom sozind.



5. Xəzər bə iqlim Ozərbəycon kıləm təsir bısoxtan?

6. Ba xunda və güş doşa mətnhon komin fikirhon bı sərhəm baftoran?



7. Əz inhon komini *iqlim* sıxanırə mənöyi?

- a. *ye ölkeyirə örərə və havoyirə xüsusiyyəti*
- b. *havo, səmo*

8. Sıxanhona əks mənöyirə nöişind.





**9.** Bı mövzu “Foydəhon və ziyonhon mənbəhon öü” müzokirə bərind.


### PLAN

1. Mənbə öü çiyi?
2. Foyde mənbəhon öü çiyi?
3. Ziyon mənbəhon öü çiyi?
4. Bı dəst vorda nəticə



**10.** Bı əroziyişmun birə mənbə öürə bı həqqi məlumat kürə sozind.

*Bı əsos kürə vədora məlumot esse nöişind.*



# Ohil və şoh



Bı ye porizə ruzi qe xinik bı. Əvvəlin vərf vorısta bı, ammo əz bəzi cöhon öü bira bı.

Şoh xost, dəro gərdi, olat xıştana dəyiş soxd ki, ürə na şunuxund. Ü dərmora bı diran ki, xalq kiləm bə zıstan. Şoh ye şəhərirə bə kinori umo dərmo, di ki, ye boğrı hi bərə, bı boğış ye ohilə mərd bı dəsi xiyəh çola vakandan. Məqsəd mərd ü bı ki, dor kori. Nəveyiş bı tanı bı. Şoh inə di, mətəl mund və əz un ohilə mərd xəbər vəyift:

– Babo, in çı məhələ dor koştani? Tı ben yoşdı be ançı dor bikoştəni? Tı ki in dorhona meyveyirə na san vini.

Ohilə mərd sərə işnə soxt, bı boğ birə dorhona bı şoh ruşun do və kinin güfti:

– İn dorhona bədirəni? Uşuna koştond, umun meyvəhonırə bixordənim. Izim imuniş bı koştənim ki, əz mun bədə umorahon xori.

### DƏDƏHON GÜFTİRE:

*Koştond bixordənim,  
korim ki, xorund.*



1. Mətnə bö oid suolhona bö cavob tind:

- a) *Hodise bı çomin fəsil sər do?*
- b) *Havo kiləm bı?*
- c) *Babo çı soxt?*
- d) *Nəvə əz ü çı xəbər vəyift?*
- e) *Nəvə çı cavob do?*
- f) *Babo çı güfti?*
- g) *İşmun çiləm fikir bı soxtənind?*

2. Bə həqq dorhon söhbət sozind, işmuna bı boğış-mun çomin dorhon hi. Dorhona be insonhon çomin xeyiri hısti?

# Siçon ve şir



Ruzhona bı yeki bi ye hamori bə zir ye kələh dori ye quceyə şiri xısira bı. Ben məhəl ye siçon umo vərmo bı sər şir və ben sər bon sər döyişt.

Şir vogəh bı və ürə gırift. Siçon bö lova soxt ki, ürə roho ti:

– Tə əgər mənə roho ti, mənə be ti xubiman migirəri.

Şirə ben sıxan xandeyi gırift, ammo bı siçon na ufto, ürə roho do.

Əz in hodisə ye qədər girəşt. Ye ruz şir bı tələ ufto. Çan qədər küşiş soxt, na dunust dərmoran. Çünkü ufdora tura rusmunhonı qə saxt bı. Şir un qədəne hırsın bira bı ki, nərə bı zəran bı.

Şirə nəreyirə siçon şini və xıştana bara rasund və rusmunhon tura göyist, dəkərd. Ba oxır siçon şirə əz tur xilos soxt. Şir siçona in hərəkətirə dirə bədə, bə siçon güftirə sıxanhon xıştana beyi pəşmun mund və güfti:

– Un məhəl man tıra ba sıxanhontı xandıstum, ammo ki mə gü, siçoneş bə şir xubiyi migirəri.

#### DƏDƏHON BAFAN:

*Bı boyi mə dəniş,  
bə əməli dəniş.*



1. Ba suolhon cavob tind:

- a) *Siçon ve şir bıcə rost umorun?*
- b) *Şir vö çı soxt?*
- c) *Siçon bö çı cavob do?*
- d) *Bı sər şir çı umo?*
- e) *Siçon bö kiləm kümək soxt?*
- f) *Əz in nağıl çı mənö bı dərmoran?*

# Cip, cip, cüçəhonman




1. Şeirə xunind və bədə  
vese məni xundana cəhd  
sozind.

Cip, cip, cüçəhonman,  
Cip-cip, cip-cip, cüçəhonman.  
Mənə qəşəng cüçəhonman.  
Müyi örşim cüçəhonman

Bə güzətüm hezim biyend  
Ben hamori hezim biyend  
Mənə qəşəng cüçəhonman.  
Müyi örşim cüçəhonman  
Cip, cip, cüçəhonman,  
Cip-cip, cip-cip, cüçəhonman.

Çı mixorind əz man xohind,  
Ö mixorind, çinə mixohind  
Mənə qəşəng cüçəhonman.  
Müyi örşim cüçəhonman  
Cip, cip, cüçəhonman,  
Cip-cip, cip-cip, cüçəhonman.



# Buraxılış məlumatı

## TAT DİLİ 2

Ümumi təhsil müəssisələrinin 2-ci sinifləri üçün

Tat dili fənni üzrə

## DƏRSLİK

Tərtibçi heyət:

Müəlliflər: Rövşən Əliyev  
Dadaş Əliyev

Layihə rəhbəri Samirə Bektaşı

Buraxılışa məsul Rafiq Kazımov

Dizayner və səhifələyici Yeganə Rüstəmova

Rəssam Aişə Məhərrəmova

Texniki redaktor Sevinc Yusifova

Baş redaktor Samirə Bektaşı

Texniki direktor Allahverdi Kərimov

Nəşriyyat direktoru Sevil İsmayılova

Rəqəmsal mobil texnologiyaların (animasiyalar, multimedia və QR kodlar) dərslik və metodik vəsaitlərdə istifadəsinin ideya müəllifi **Rafiq Kazımov**

© “Şərq-Qərb” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin qrif nömrəsi: 2024-011

Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surətini çıxarmaq, elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq qanuna ziddir.

Hesab-nəşriyyat həcmi 7,1. Fiziki çap vərəqi 10. Formatı 57x82<sup>1/8</sup>.

Kəsimdən sonra ölçüsü: 195x275. Səhifə sayı 80.

Şriftin adı və ölçüsü: məktəb qarnituru 10-12. Ofset kağızı. Ofset çapı.

Sifariş . Tiraj . Pulsuz. Bakı – 2024

Əlyazmanın yiğimə verildiyi və çapa imzalandığı tarix:

Çap məhsulunu nəşr edən:

“Şərq-Qərb” ASC  
(Bakı, AZ1143, Hüseyn Cavid pr., 111)

Çap məhsulunu istehsal edən:

Pulsuz

## Əziz məktəbli!

Bu dərslik sizə Azərbaycan dövləti tərəfindən  
bir dərs ilində istifadə üçün verilir.

O, dərs ili müddətində nəzərdə tutulmuş bilikləri  
qazanmaq üçün sizə etibarlı dost və yardımçı olacaq.

İnanırıq ki, siz də bu dərsliyə məhəbbətlə yanaşacaq,  
onu zədələnmələrdən qoruyacaq, təmiz və səliqəli  
saxlayacaqsınız ki, növbəti dərs ilində digər məktəbli  
yoldaşınız ondan sizin kimi rahat istifadə edə bilsin.

Sizə təhsildə uğurlar arzulayırıq!

